


LELEME LA GAE MPHATO WA 1

# Re rata kgwele ya maoto



SEPEDI

I

Kgato  
ya:

2

Puku ya



# Go bala ka sehlopha ga go hlahlwa

## Pele o bala

- Phetlolla matlakala a kanegelo yeo ba tlilego go e bala. Boledisanang ka ga diswantsho.
- Kgopela barutwana gore ba nagane gore kanegelo e ka ba mabapi le eng ka go lebelela hlogo ya kanegelo le diswantsho.
- Hlagisa mantšu a maswa goba a bothata pele barutwana ba ka bala kanegelo.
- Dira dikarata tša mantšu e le go hlagisa tlotlontšu ye mpsha (lebelela lenaneo la tlotlontšu ye mpsha kua bokagareng bja letlakala la mafelolo la khabara.

## Go bala la mathomo

- Barutwana ba swanetše go bala sengwalwa ka bobona
- Barutwana ba swanetše go bala ka setu goba ba ka bala ka go hebehebetša
- Tloga go morutwana yo o ye go yo mongwe, gomme o kgopele morutwana yo mongwe le yo mongwe gore a balele karolo ye nngwe ya sengwalwa godimo

## Ditherišano

- Botšisa dipotšiso tša tekatlhao loganyo tše di theilwego godimo ga sengwalwa
- O tla lemoga gore mešongwana ye e lego kua mafelelong a puku e bohlokwa go hlahlha ditherišano ka phapošing. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

## Go bala labobedi.

- Mo go matšatši ao a latelago, dumelela barutwana go bala puku gape, ka babedi ka babedi goba morutwana a le noši.
- Ela šedi go bala ka go thelela, popopolelo le tlotlontšu.
- E re barutwana ba ngwale mešongwana ya dihlopha ya go hlahlwa yeo e lego kua mafelelong a puku. (Kgetha mešongwana ya maleba yeo e swanelago boemo bja barutwana.)

E re barutwana ba diragatše diteng  
tša sengwalwa ge go kgonega.




Barutwana ba swanetše go dira mešongwana ye e theilwego godimo ga go bala ka dihlopha ka morago ga ge ba badile. E re barutwana ba šome ka dihlopha go ngwala mešongwana ya maleba ya go bala ka dihlopha yeo e lego kua mafelelong a puku. Ba se ke ba ngwala ka pukung ye. Mešongwana ya go ngwalwa e swanetše go ngwalwa ka dipukung tša bona tša go ngwalela.

# Re rata kgwele ya maoto




Tumišo o raga bolo ka maatla kudu.  
Aowi!



Re bona bolo e wela ka kua ga  
legora.  
Aowi!




Re bona bolo e wela ka kua  
ga tsela.  
Aowi!



Re bona bolo e wela ka kua ga  
mengwako.  
Aowi!



Re bona bolo e wela ka kua ga  
polasa.  
Aowi!



Re bona bolo e wela ka kua ga  
serapa sa diphoofolo.  
Aowi!  
Ke kgole kudu.



Ka morago ya wela ka kua ga  
lebopo.  
Hlokomela!




Reabetšwe o swara bolo.  
Ka nnete!




Reabetšwe le Ann ba kitima ba  
swere bolo.

Ba kitimela kgole kudu.  
Ka nnete!



Reabetšwe le Ann ba neela  
bagwera ba bona bolo.  
Ka nnete!

Ka moka re rata  
kgwele ya maoto!




# Mešongwana ya go bala ka sehlopha



I



Lebelela diswantšho gomme o bolele mafelo ao  
bolo e wetšego ka kua ga ona.



legora

mengwako

tsela



lebopo

serapa sa  
diphoofolo

polasa



2

Feleletša mafoko a. Šomiša mantšu ao a  
lego ka mapokising a matalalerata.

Ann

tsela

Tumišo

Reabetšwe

\_\_\_\_ o ragile bolo ka maatla kudu.

Bolo ya mathomo e wetše ka kua  
ga legora ka morago ya wela ka  
kua ga \_\_\_\_.

\_\_\_\_ le \_\_\_\_ ba file bana bolo ya  
bona.



3

Bala kanegelo gape. Bala  
gore o badile lentšu le bolo  
gakae mo kanegelong.

bolo



4

Hwetša lentšu leo le swanago le leo  
le lego ka go kholomo ya mathomo  
gomme o le laetše mogwera wa gago.

bolo	bela	bolo	bopa
loga	loma	loga	loka
bala	bina	bala	bula
nna	nnea	nna	nnete
rena	reta	ruta	rena
noka	noga	noka	nola
bona	bona	bola	bopa

# LELEME LA GAE MPHATO WA 1



## Puku ya |

Hlogo:	Re rata kgwele ya maoto
Leleme:	Sepedi
Kgato ya:	Puku ya go bala Mphato wa   Kgato ya 2 Puku ya
Mohuta wa sengwalwa:	Kanegelo
Mantšu a tlwaelo:	yoná, rena, ka godimo ga, gape, le, bona, godimo, efa
Tlotlontšu:	bolo, legora, tselá, mengwako, polasa, serapa sa diphoofolo, lebopo, lebelela, swara, bana
Medumo:	sw-, -ng, ph-, ts-, -ra
Diteng, mareo le mabokgoni:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lebelela diswantšho gomme o arabe dipotšišo.</li><li>▪ Tlatša mantšu mo dikgobeng gomme o ngwalolle mafoko.</li><li>▪ Nyaka gomme o bale gore lentšu le bolo le tšwelela gakae mo kanegelong.</li></ul>

**SEPHOLEKE (CAPS)** se nyaka gore barutiši ba bee nako ka thoko letšatši ka letšatši go bala ka sehlopha se se itšego sa go hlahlwa.

Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa go nyaka gore barutwana bao ba lego maemong a go lekana ka go bala ba bale sengwalwa sa go swana, ka dihlopha ka tlhahlo ya morutiši.

Morutiši o swanetše go beakanya paka ya go bala gore e akaretše mekgwana ya go bala go ya ka go bala ka go bona mantšu le difoneme le ya kweššo yeo barutwana ba tla e hlokago ge ba bala.

Gape mekgwana ye ya go bala e nyaka gore go be "go bolelwa ka sengwalwa" magare ga morutiši le bana gape le magare ga barutwana mo seholpheng.

Dipuku tše di akaretša 'go bolela ka sengwalwa' tekatlhao loganyo le mešongwana ye mengwe ya go thuša barutiši gore ba kgone go hlahlha go bala ka sehlopha ka diphapošing tše bona.

ISBN 978-1-4315-2515-7



**ISBN 978-1-4315-2515-7**  
**THIS BOOK MAY NOT  
BE SOLD.**



**basic education**

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street, Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Dipuku tše dingwe tše  
Leleme la gae tše Mphato  
wa 1. Rakeng ya dipuku:



**Segwagwa se ya sekolong**

**Ke kgona go bala**

**Ka moka re ya sekolong**

**Letšatši la dipapadi  
la diphoofolo**



**Re rata kgwele ya maoto**

**Go tšhepha**

**Kolo e hwetša mogwera  
yo moswa**

**Chuck lori**



**Kgogotshadi ye khubedu**

**Ann o ya ngakeng**

**Toro ya Oketšo**